विकिस्रोतः

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്/പൂർവഭാഗഃ/അധ്യായഃ 10 മഹാദേവ വിഭൂതി വർണനം

ഋഷിരുവാച ..

അസ്മിൻകല്പേ ത്വയാ നോക്തഃ പ്രാദുർഭാവോ മഹാത്മനഃ ..

മഹാദേവസ്യ രുദ്രസ്യ സാധകൈർഋഷിഭിഃ സഹ .. 1 ..

സൂത ഉവാച ..

ഉത്പത്തിരാദിസർഗസ്യ മയാ പ്രോക്താ സമാസതഃ ..

വിസ്തരേണ പ്രവക്ഷ്യാമി നാമാനി തനുഭിഃ സഹ .. 2 ..

പത്നീഷു ജനയാമാസ മഹാദേവഃ സുതാൻബഹൂൻ ..

കല്പേഷ്വന്യേഷ്വതീതേഷു ഹ്യസ്മിൻകല്പേ തു താഞ്ശൃണു .. 3 ..

കല്പാദാവാത്മനസ്തുല്യം സുതമധ്യായത പ്രഭുഃ ..

പ്രാദുരാ സീത്തതോങ്കേഽസ്യ കുമാരോ നീലലോഹിതഃ .. 4 ..

രുരോദ സുസ്വരം ഘോരം നിർദഹന്നിവ തേജസാ ..

ദൃഷ്ട്വാ രുദംതം സഹസാ കുമാരം നീലലോഹിതമ് .. 5 ..

കിം രോദിഷി കുമാരേതി ബ്രഹ്മാ തം പ്രത്യഭാഷത ..

സോഽബ്രവീദ്ദേഹി മേ നാമ പ്രഥമം ത്വം പിതാമഹ .. 6 ..

രുദ്രസ്ത്വം ദേവ നാമാഽസി സ ഇത്യുക്തോഽരുദത്പുനഃ ..

കിം രോദിഷി കുമാരേതി ബ്രഹ്മാ തം പ്രത്യഭാഷത .. 7 ..

നാമ ദേഹി ദ്വിതീയം മേ ഇത്യുവാച സ്വയംഭുവമ് ..

ഭവസ്ത്വം ദേവനാമ്നാഽസി ഇത്യുക്തഃ സോഽരുദത്പുനഃ .. 8 ..

കിം രോദിഷീതി തം ബ്രഹ്മാ രുദംതം പ്രത്യുവാച ഹ ..

തൃതീയം ദേഹി മേ നാമ ഇത്യുക്തഃ സോ്ബ്രവീത്പുനഃ .. 9 ..

ശർവസ്ത്വം ദേവ നാമ്നാ്സിങ്ങത്യുക്തഃ സോ്രുദത്പുനഃ ..

കിം രോദിഷീതി തം ബ്രഹ്മാ രുദംതം പ്രത്യുവാച ഹ .. 10 ..

ചതുർഥ ദേഹി മേ നാമ ഇത്യുക്തഃ സോ്ബ്രവീത്പുനഃ ..

ഈശാനോ ദേവനാമ്നാ്സി ഇത്യുക്തഃ സോ്രുദത്പുനഃ .. 11 ..

കിം രോദിഷീതി തം ബ്രഹ്മാ രുദംതം പുനരബ്രവീത് ..

പംചമം നാമ ദേഹീതി പ്രത്യുവാച സ്വയംഭുവമ് .. 12 ..

പശൂനാം ത്വം പതിർദേവ ഇത്യുക്തഃ സോ്രുദത്പുനഃ ..

കിം രോദിഷീതി തം ബ്രഹ്മാ രുദംതം പുനരബ്രവീത് .. 13 ..

ഷഷ്ഠം വൈ ദേഹി മേ നാമ ഇത്യുക്തഃ പ്രത്യുവാച തമ് ..

ഭീമസ്ത്വം ദേവ നാമ്നാ്സി ഇത്യുക്തഃ സോ്രുദത്പുനഃ .. 14 ..

കിം രോദിഷീതി തം ബ്രഹ്മാ രുദംതം പുനരബ്രവീത് ..

സപ്തമം ദേഹി മേ നാമ ഇത്യുക്തഃ പ്രത്യുവാച ഹ .. 15 ..

ഉഗ്രസ്ത്വം ദേവ നാമ്നാ്സി ഇത്യുക്തഃ സോ്രുദത്പുനഃ ..

തം രുദംതം കുമാരം തു മാരോദീരിതി സോ്ബ്രവീത് .. 16 ..

സോ്ബ്രവീദഷ്ടമം നാമ ദേഹി മേ ത്വം വിഭോ പുനഃ ..

ത്വം മഹാദേവനാമാസി ഇത്യുക്തോ വിരരാമ ഹ .. 17 ..

ലബ്ധ്വാ നാമാനി ചൈതാനി ബ്രഹ്മാണം നീലലോഹിതഃ ..

പ്രോവാച നാമ്നാമേതേഷാം സ്ഥാനാനി പ്രദിശേതി ഹ .. 18 ..

തതോ വിസൃഷ്ടാസ്തനവ ഏഷാം നാമ്നാ സ്വയംഭുവാ ..

സൂര്യോ ജലം മഹീ വായുർവ്ഹ്നിരാകാശമേവ ച .. 19 ..

ദീക്ഷിതാ ബ്രാഹ്മണശ്ചംദ്ര ഇത്യേവം ത്യേഷ്ടധാ തനുഃ ..

തേഷു പൂജ്യശ്ച വംദ്യശ്ച നമസ്കാര്യശ്ച യത്നതഃ .. 20 ..

പ്രോവാച തം പുനർബ്രഹ്മാ കുമാരം നീലലോഹിതമ് ..

യദുക്തം തേ മയാ പൂർവം നാമ രുദ്രേതി വൈ വിഭോ .. 21 ..

തസ്യാദിത്യതനുർനാമ്നഃ പ്രഥമാ പ്രഥമസ്യ തേ ..
ഇത്യുക്തേ തസ്യ യത്തേജശ്ചക്ഷുസ്ത്വാസീത്പ്രകാശകമ് .. 22 ..
വിവേശ തത്തദാ്ദിത്യം തസ്മാദ്രുദ്രോ ഹ്യസൗ സ്മൃതഃ ..
ഉദ്യതമസ്തം യംതം ച വർജയേദ്ദർശനേ രവിമ് .. 23 ..
ശശ്വച്ച ജായതേ യസ്മാച്ഛശ്വത്സംതിഷ്ഠതേ തു യത് ..
തസ്മാത്സൂര്യം ന വീക്ഷേത ആയുഷ്കാമഃ ശുചിഃ സദാ .. 24 ..
അതീതാനാഗതം രുദ്രം വിപ്രാ ഹ്യാപ്യായയംതി യത് ..
ഉഭേ സംധ്യേ ഹ്യുപാസീനാ ഗൃണംതഃ സാമൠഗ്യജുഃ .. 25 ..
ഉദ്യൻസ തിഷ്ഠതേ ൠക്ഷു മധ്യാഹ്നേ ച യജുഃഷ്വഥ ..
സാമസ്വഥാപരാഹ്ണേ തു രുദ്രഃ സംവിശതി ക്രമാത് .. 26 ..
തസ്മാദ്ഭവേന്നാഭ്യുദിതോ ബാഹ്യസ്തമിത ഏവ ച ..
ന രുദ്രമ്പ്രതി മേഹേത സർവാവസ്ഥം കഥംചന .. 27 ..
ഏവം യുക്താൻ ദ്വിജാൻ ദേവോ രുദ്രസ്താന്ന ഹിനസ്തി വൈ ..
തതോ്ബ്രവീത്പുനർബ്രഹ്മാ തം ദേവം നീലലോഹിതമ് .. 28 ..
ദ്വിതീയം നാമധേയം തേ മയാ പ്രോക്തം ഭവേതി യത് ..
ഏതസ്യാപോ ദ്വിതീയാ തേ തനുർനാമ്നാ ഭവത്വിതി .. 29 ..
ഇത്യുക്തേ ത്വഥ തസ്യാസീച്ഛരീരസ്ഥം രസാത്മകമ് ..
വിവേശ തത്തദാ യസ്തു തസ്മാദാപോ ഭവഃ സ്മൃതഃ .. 30 ..
യസ്മാദ്ഭവംതി ഭൂതാനി താഭ്യസ്താ ഭാവയംതി ച ..
ഭവനാദ്ഭാവനാച്ചൈവ ഭൂതാനാമുച്യതേ ഭവഃ .. 31 ..
തസ്മാന്മൂത്രം പുരീഷം ച നാ്പ്സു കുർവീത കർഹിചിത് ..
ന നിഷ്ഠീവേന്നാവഗാഹേന്നൈവ ഗച്ഛേച്ച മൈഥുനമ് .. 32 ..
ന ചൈതാഃ പരിചക്ഷീത വഹംത്യോ വാ സ്ഥിതാ അപി ..
മൈധ്യാമേധ്യാസ്ത്വപാമേതാസ്തനവോ മുനിഭിഃ സ്മൃതാഃ .. 33 ..
വിവർണരസഗംധാശ്ച വർജ്യാ അല്പാശ്ച സർവശഃ ..
അപാം യോനിഃ സമുദ്രസ്തു തസ്മാത്തം കാമയംതി താഃ .. 34 ..

മധ്യാച്ചൈവാമൃതാ ഹ്യാപോ ഭവംതി പ്രാപ്യ സാഗരമ് ..

തസ്മാദപോ ന രുംധീത സമുദ്രം കാമയംതി താഃ .. 35 ..

ന ഹിനസ്തി ഭവോ ദേവോ യ ഏവം ഹ്യപ്സു വർതതേ ..

തതോഽബ്രവീത്പുനർബ്രഹ്മാ കുമാരം നീലലോഹിതമ് .. 36 ..

ശർവേതി യത്തൃതീയം തേ നാമ പ്രോക്തം മയാ വിഭോ ..

തസ്യ ഭൂമിസ്തൃതീയസ്യ തനുർനാമ്നാ ഭവത്ത്വിയമ് .. 37 ..

ഇത്യുക്തേ യത്സ്ഥിരം തസ്യ ശരീരേ ഹ്യസ്ഥിസംജ്ഞിതമ് ..

വിവേശ തത്തദാ ഭൂമിം യസ്മാത്സാ ശർവ ഉച്യതേ .. 38 ..

തസ്മാത്കൃഷ്ടേന കുർവീത പുരീഷം മൂത്രമേവ ച ..

ന ച്ഛായായാം തഥാ മാർഗേ സ്വച്ഛായായാം ന മേഹയേത് .. 39 ..

ശിരഃ പ്രാവൃത്യ കുർവീത അംതർധായ തൃണൈർമഹീമ് ..

ഏവം യോ വർതതേ ഭൂമൗ ശർവസ്തം ന ഹിനസ്തി വൈ .. 40 ..

തതോഽബ്രവീത്പുനർബ്രഹ്മാ കുമാരം നീലലോഹിതമ് ..

ഈശാനേതി ചതുർഥ തേ നാമ പ്രോക്തം മയേ/ഹ-യത് .. 41 ..

ചതുർഥസ്യ ചതുർഥീ തു വായുർനാമ്നാ തനുസ്തവ ..

ഇത്യുക്തേ യച്ഛരീരസ്ഥം പംചധാ പ്രാണസംജ്ഞിതമ് .. 42 ..

വിവേശ തസ്യ തദ്വായുമീശാനസ്തേന മാരുതഃ ..

തസ്മാന്നൈനം പരിവദേത്പ്രവാംതം വായുമീശ്വരമ് .. 43 ..

യജ്ഞൈർവ്യവഹരംത്യേനം യേ വൈ പരിചരംതി ച ..

ഏവം യുക്തം മഹേശാനോ നൈവ ദേവോ ഹിനസ്തി തമ് .. 44 ..

തതോഽബ്രവീത്പുനർബ്രഹ്മാ തം ദേവം ധൂമ്രമീശ്വരമ് ..

നാമ യദ്വൈ പശുപതി|രിത്യുക്തം പംചമം മയാ .. 45 ..

പംചമീ പംചമസ്യൈഷാ തനുർനാമ്നാഗ്നിരസ്തു തേ ..

ഇത്യുക്തേ യച്ഛരീരസ്ഥം തേജസ്തസ്യോഷ്ണസംജ്ഞിതമ് .. 46 ..

വിവേശ തത്തദാ ഹ്യഗ്നിം തസ്മാത്പശുപതിസ്തു സഃ ..

യസ്മാദഗ്നിഃ പശുശ്ചാസീദ്യസ്മാത്പാതി പശൂംശ്ച സഃ .. 47 ..

തസ്മാത്പശുപതേസ്തസ്യ തനുരഗ്നിർനിരുച്യതേ ..
തസ്മാദമേധ്യം ന ദഹേന്ന ച പാദൗ പ്രതാപയേത് .. 48 ..
അധസ്താന്നോപദ്ധ്യാച്ച ന ചൈനമതിലംഘയേത് ..
നൈനം പശുപതിർദേവ ഏവം യുക്തം ഹിനസ്തി വൈ .. 49 ..
തതോഽബ്രവീത്പുനർബ്രഹ്മാ തം ദേവം ശ്വേതപിംഗലമ് ..
ഷഷ്ഠം നാമ മയാ പ്രോക്തം തവ ഭീമേതി യത്പ്രഭോ .. 50 ..
ആകാശം തസ്യ നാമ്നസ്തു തനുഃ ഷഷ്ഠീ ഭവത്വിതി ..
ഇത്യുക്തേ സുഷിരം തസ്യ ശരീരസ്ഥമഭൂച്ച യത് .. 51 ..
വിവേശ തത്തദാഽകാശം തസ്മാദ്ഭീമസ്യ സാ തനുഃ ..
യദാകാശേ സ്മൃതോ ദേവസ്തസ്മാന്നാ സംവൃതഃ ക്വചിത് .. 52 ..
കുര്യാന്മൂത്രം പുരീഷം വാ ന ഭുംജീത പിബേന്ന വാ ..
മൈഥുനം വാഽപി ന ചരേദുച്ഛിഷ്ടാനി ച നോത്ക്ഷിപേത് .. 53 ..
ന ഹിനസ്തി ച തം ദേവോ യോ ഭീമേ ഹ്യേവമാചരേത് ..
തതോഽബ്രവീത്പുനർബ്രഹ്മാ തം ദേവം സബലം പ്രഭുമ് .. 54 ..
സപ്തമം യന്മയാ പ്രോക്തം നാമോഗ്രേതി തവ പ്രഭോ ..
തസ്യ നാമ്നസ്തനുസ്തുഭ്യം ദ്വിജോ ഭവതി ദീക്ഷിതഃ .. 55 ..
ഏവമുക്തേ തു യത്തസ്യ ചൈതന്യം വൈ ശരീരഗമ് ..
വിവേശ ദീക്ഷിതം തദ്വൈ ബ്രാഹ്മണം സോമയാജിനമ് .. 56 ..
താവത്കാലം സ്മൃതോ വിപ്ര ഉഗ്രോ ദേവസ്തു ദീക്ഷിതഃ ..
തസ്മാന്നേമം പരിവദേന്നാശ്ലീലം ചാസ്യ കീർത്തയേത് .. 57 ..
തേ ഹരംത്യസ്യ പാപ്മാനം യേ വൈ പരിവദംതി തമ് ..
ഏവം യുക്താൻ ദ്വിജാനുഗ്രോ ദേവസ്താന്ന ഹിനസ്തി വൈ .. 58 ..
തതോബ്രവീത്പുനർബ്രഹ്മാ തം ദേവം ഭാസ്കരദ്യുതിമ് ..
അഷ്ടമം നാമ യത് പ്രോക്തം മഹാദേവേതി തേ മയാ .. 59 ..
തസ്യ നാമ്നോഽഷ്ടമസ്യാസ്തു തനുസ്തുഭ്യം തു ചന്ദ്രമാഃ ..
ഇത്യുക്തേ യന്മനസ്തസ്യ സംകല്പകമഭൂത്പ്രഭോഃ .. 60 ..

വിവേശ തച്ചംദ്രമസം മഹാദേവസ്തതഃ ശശീ ..

തസ്മാദ്വിഭാവ്യതേ ഹ്യേഷ മഹാദേവസ്തു ചന്ദ്രമാഃ .. 61 ..

അമാവാസ്യാം ന വൈ ഛിംദ്യാദ്വൃക്ഷഗുല്മൗഷധീർദ്വിജഃ ..

മഹാദേവഃ സ്മൃതഃ സോമസ്തസ്യാത്മാ ഹ്യൗഷധീഗണഃ .. 62 ..

ഏവം യോ വർത്തതേ ചൈഹ സദാ പർവണി പർവണി ..

ന ഹംതി തം മഹാദേവോ യ ഏവം വേദ തം പ്രഭുമ് .. 63 ..

ഗോപായതി ദിവാദിത്യഃ പ്രജാ നക്തം തു ചംദ്രമാഃ ..

ഏകരാത്രൗ സമേയാതാം സൂര്യാ ചന്ദ്രമസാവുഭൗ .. 64 ..

അമാവാസ്യാനിശായാം തു തസ്യാം യുക്തഃ സദാ ഭവേത് ..

രുദ്രാവിഷ്ടം സർവമിദം തനുഭിർന്നാമഭിശ്ച ഹ .. 65 ..

ഏകാകീ യശ്ചരത്യേഷ സൂര്യോഽസൗ രുദ്ര ഉച്യതേ ..

സൂര്യസ്യ യത്പ്രകാശേന വീക്ഷംതേ ചക്ഷുഷാ പ്രജാഃ .. 66 ..

മുക്താത്മാ സംസ്ഥിതോ രുദ്രഃ പിബത്യംഭോ ഗഭസ്തിഭിഃ ..

അദ്യതേ പീയതേ ചൈവ ഹ്യന്നപാനാദികാമ്യയാ .. 67 ..

തനുരംബൂദ്ഭവാ സാ വൈ ദേഹേഷ്വേവോപചീയതേ ..

യയാ ധത്തേ പ്രജാഃ സർവാഃ സ്ഥിരീഭൂതേന തേജസാ .. 68 ..

പാർഥിവീ സാ തനുസ്തസ്യ സാധ്വീ ധാരയതേ പ്രജാഃ ..

യാ ച സ്ഥിതാ ശരീരേഷു ഭൂതാനാം പ്രാണവൃത്തിഭിഃ .. 69 ..

വാതാത്മികാ തു ചൈശാനീ സാ പ്രാണഃ പ്രാണിനാമിഹ ..

പീതാശിതാനി പചതി ഭൂതാനാം ജഠരേഷ്വിഹ .. 70 ..

തനുഃ പാശുപതീ തസ്യ പാചകഃ സോഽഗ്നിരുച്യതേ ..

യാനീഹ ശുഷിരാണി സ്യുർദേഹേഷ്വംതർഗതാനി വൈ .. 71 ..

വായോഃ സംചരണാർഥാനി ഭീമാ സാ പ്രോച്യതേ തനുഃ ..

വൈതാന്യാദീക്ഷിതാനാം തു യാ സ്ഥിതിർബ്രഹ്മവാദിനാമ് .. 72 ..

തനുരുഗ്രാത്മികാ സാ തു തേനോഗ്രോ ദീക്ഷിതഃ സ്മൃതഃ ..

യത്തു സംകല്പകം തസ്യ പ്രജാസ്വിഹ സമാസ്ഥിതമ് .. 73 ..

സാ തനുർമാനസീ തസ്യ ചംദ്രമാഃ പ്രാണിഷു സ്ഥിതഃ ..

നവോനവോ യോ ഭവതി ജായമാനഃ പുനഃപുനഃ .. 74 ..

പീയതേഽസൗ യഥാകാലം വിബുധൈഃ പിതൃഭിഃ സഹ ..

മഹാദേവോഽമൃതാത്മാ സ ചന്ദ്രമാ അമ്മയഃ സ്മൃതഃ .. 75 ..

തസ്യ യാ പ്രഥമാ നാമ്നാ തനൂ രൗദ്രീ പ്രകീർത്തിതാ ..

പത്നീ സുവർച്ചലാ തസ്യാഃ പുത്രശ്ചാസ്യ ശനൈശ്ചരഃ .. 76 ..

ഭവസ്യ യാ ദ്വിതീയാ തു ആപോ നാമ്നാ തനുഃ സ്മൃതാ ..

തസ്യാ ധാത്രീ സ്മൃതാ പത്നീ പുത്രശ്ച ഉശനാ സ്മൃതഃ .. 77 ..

ശർവസ്യ യാ തൃതീയസ്യ നാമ്നോ ഭൂമിസ്തനുഃ സ്മൃതാ ..

തസ്യാഃ പത്നീ വികേശീ തു പുത്രോഽസ്യാംഗാരകഃ സ്മൃതഃ .. 78 ..

ഈശാനസ്യ ചതുർഥസ്യ നാമ്നാ വാതസ്തനുസ്തു യാ ..

തസ്യാഃ പത്നീ ശിവാ നാമ പുത്രശ്ചാസ്യാ മനോജവഃ .. 79 ..

അവിജ്ഞാതഗതിശ്ചൈവ ദ്വൗ പുത്രൗ ചാഽനിലസ്യ തു ..

നാമ്നാ പശുപതേര്യാ തു തനുരഗ്നിർദ്വിജൈഃ സ്മൃതാ .. 80 ..

തസ്യാഃ പത്നീ സ്മൃതാ സ്വാഹാ സ്കംദസ്തസ്യാഃ സുതഃ സ്മൃതഃ ..

നാമ്നാ ഷഷ്ഠസ്യ യാ ഭീമാ തനുരാകാശമുച്യതേ .. 81 ..

ദിശഃ പത്ന്യഃ സ്മൃതാസ്തസ്യ സ്വർഗശ്ചാപി സുതഃ സ്മൃതഃ ..

ഉഗ്രാ തനുഃ സപ്തമീ യാ ദീക്ഷിതോ ബ്രാഹ്മണഃ സ്മൃതഃ .. 82 ..

ദീക്ഷാ പത്നീ സ്മൃതാ തസ്യാഃ സംതാനഃ പുത്ര ഉച്യതേ ..

നാമ്നാഷ്ടമസ്യ മഹസ്തനുര്യാ ചംദ്രമാഃ സ്മൃതഃ .. 83 ..

തസ്യ വൈ രോഹിണീ പത്നീ പുത്രസ്തസ്യ ബുധഃ സ്മൃതഃ ..

ഇത്യേതാസ്തനവസ്തസ്യ നാമഭിഃ സഹ കീർതിതാഃ .. 84 ..

താസു വംദ്യോ നമസ്യശ്ച പ്രതിനാമതനൂഷു വൈ ..

സൂര്യേപ്സൂർവ്യാം തഥാ വായാവഗ്നൗ വ്യോമ്ന്യഥ ദീക്ഷിതേ .. 85 ..

ഭക്തൈസ്തഥാ ചംദ്രമസി ഭക്ത്യാ വംദ്യസ്തു നാമഭിഃ ..

ഏവം യോ വേത്തി തം ദേവം തനുഭിർനാമഭിശ്ച ഹ .. 86 ..

പ്രജാവാനേതി സായുജ്യമീശ്വരസ്യ ഭവസ്യ സഃ ..

ഇത്യേതദ്വോ മയാ പ്രോക്തം ഗുഹ്യം ഭീമസ്യ യദ്യശഃ .. 87 ..

ശന്നോഽസ്തു ദ്വിപദേ വിപ്രാഃ ശന്നോഽസ്തു ച ചതുഷ്പദേ ..

ഏതത്പ്രോക്തമിദാനീം ച തനൂനാം നാമഭി സഹ ..

മഹാദേവസ്യ ദേവസ്യ ഭൃഗോസ്തു ശ്രൃണുത പ്രജാഃ .. 88 ..

ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മാണ്ഡേ മഹാപുരാണേ വായുപ്രോക്തേ പൂർവഭാഗേ ദ്വിതീയേഽനുഷംഗപാദേ മഹാദേവവിഭൂതിവർണനം നാ ദശാമോഽധ്യായഃ .. 10 ..

ഓം. P.R.IYER 3.3.2024

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്/പൂർവഭാഗഃ/അധ്യായഃ_10&oldid=219965"
ഇത്യസ്മാദ് പ്രതിപ്രാപ്തമ്

22 ഡിസേമ്ബർ 2019 (തമേ) ദിനാങ്കേ 23:48 സമയേ അന്തിമപരിവർതനം ജാതമ്

പാഠഃ ക്രിയേടിവ കാ'മൻസ ഐട്രിബ്യൂശന/ശേയര-അലാഇക അഭിജ്ഞാപത്രസ്യ അന്തർഗതതയാ ഉപലബ്ധഃ അസ്തി; അന്യാഃ സംസ്ഥിത്യഃ അപി സന്തി . അധികം ജ്ഞാതുമ് അത്ര ഉപയോഗസ്യ സംസ്ഥിതിം പശ്യതു .